




Mdi Angie Motshekga.



Mna Enver Surty,
Motlatša-Tona ya Thuto
ya Motheo

ISBN 978-1-4315-0141-0



MATHEMATICS IN SEPEDI GRADE 2 – BOOK 2 TERMS 3 & 4

ISBN 978-1-4315-0141-0
**THIS BOOK MAY
NOT BE SOLD.**



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street

Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Fifth edition 2015

Author team: Blom, L., Aitchison, J.J.W.



The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Dipukutšomo tše di tšweleditšwe go thuša bana ba Afrika-Borwa ka tlase ga boetapele bja Tona ya Thuto ya Motheo. Mdi Angie Motshekga, le Motlatša-Tona wa Thuto ya Motheo. Mna Enver Surty.

Rainbow Workbooks di bopa karolo ya mohlwaela wa tsenogare woo maikemišetšo a yona e lego go kaonafatša mošomo wa barutwana ba Afrika-Borwa bao ba lego mephatong ye tshela ya mathomo. Projekye ye, bjalo ka ge e le ye nngwe ya dinepokgolo tše Dithulaganyo tše go Diragatša tše Mmušo, e kgonne go diragala ka thekgo ya mašeleng a go tšwa. ka ntłe le go kgokgona go Sešegotlotlo sa Bosetšhaba. Se se kgontšitše Kgoro go dira dipukutšomo tše, ka maleme ka moka a semmušo, ka ntłe ga gore Kgoro e lefe.

Re hutša gore barutiši ba tla holega ka dipuku tše mošomong wa bona wa tšatši ka tšatši wa go ruta, le go kgonthiša gore barutwana ba kgoni go fetša lenanethuto. Re hlokometše gore re hlakhe barutiši ditirong ka moka ka go tsenya maswao a ditaetši ao a laetšago seo morutwana a swanetšego go se dira.

Re tloga re hutša gore bana ba tla ipshina ka go dira mešomo ye e lego ka mo dipukwaneng tše ge ba dutše ba gola, ba ithuta, le gore wena, morutiši, o tla ipshina le bona mo lethabong la go ithuta.

Re kganyogela lena, barutiši, le barutwana ba lena, katlego, ka tšhomiso ya dipukutšomo tše.

MMETSE KA SEPEDI – Mphato wa 2 Puku ya 2

ISBN 978-1-4315-0141-0



Leina:

Phapoši:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Puku ya 2
Kotara ya
3 & 4

**MMETSE KA
SEPEDI**

Diteng



Diteng	Hlogo	Letlakala
65	Dinomoro 50 – 99	2
66	Dinomoro 100 – 150	4
67	Tletše, boa gare, ga e na selo	6
68	Mothamo go ya pele	8
69	Dinomoro 150 – 170	10
70	Go bala le go akanya (0 – 100)	12
71	Difiwa go feta	14
72	Go hlakantsha 0 – 50	16
73	Go hlakantsha 0 – 75	18
74	Go hlakantsha le go ntsha: 0 – 75	20
75	Dibolo, mapokisi le disilintere	22
76	Thelela, kgokologa gomme o age ka dilo tsha mahlakoretharo	24
77	Go hlakantsha le go ntsha, gape: 0 – 75	26
78	Tshelete gape	28
79	Dipampiri go feta	30
80	Dipatrone tsha nako	32
81a	Diiri le metsotsa	34
81b	Metsotsa le diiri	36
82	Go hlakantsha mo go bušeletšwago	38
83	Atisa ka 5	40
84	Go atisa 2	42
85a	Kotara go tsha go	44
85b	Nako e a feta	46
86	Pedifatsha	48
87	Go pedifatsha le go ripa gare	50
88	Go atisa go feta mo	52
89	Dipatrone tsha dinomoro	54
90	Dipalophatlo – diripagare	56
91	Dipalophatlo – diripagare go feta fa	58
92	Boemo le ponagalo	60
93	Difiwa go feta le go feta mo	62
94a	Dipalophatlo – dikotara	64
94b	Dipalophatlo – dikotara go feta fa	66
95	Dipatrone tsha dinomoro tsha sebopego	68
96	Go hlopha difiwa	70

Diteng	Hlogo	Letlakala
97	Dinomoro 150 – 180	72
98	Dinomoro 170 – 200	74
99	Dibopego tsha menopedi	76
100	Dinomoro 0 – 200	78
101	Go hlakantsha le go ntsha	80
102	Go hlakantsha le go ntsha gape	82
103	Dipatrone tsha dinomoro gape, tsha dibopego	84
104	Go hlakantsha le go ntsha	86
105	Go hlakantsha le go ntsha le go feta	88
106	Dilo tsha menotharo	90
107	Difiwa tše dingwe	92
108	Go bala tšelete	94
109	Rarolla dipalo tsha tšelete	96
110	Go hlopha le go abaganya	98
III	Mothamo go ya pele	100
II2	Patrone ya dinomoro	102
II3	Go atisa go ya pele 3	104
II4	Go atisa mo go hlakantswego	106
II5	Go atisa go feta mo	108
II6a	Matšatši a beke	110
II6b	Matšatši, dibeke le dikgwedi	112
II7	Dipatrone tsha dinomoro gape	114
II8	Go abagana ka go lekana mo go fetšago go eba dipalophatlo	116
II9	Botelele	118
I20	Boima le bofelo go ya pele	120
I21	Gape, go abagana go fetša go eba dipalophatlo	122
I22	Dipalophatlo	124
I23	Dipalophatlo gape	126
I24	Go swana le dibopego	128
I25	Dipeakanyo le dipalophatlo	130
I26	Palophatlo ya sehlopha sa dilo	132
I27	Go swana mo dipatronteng	134
I28	Go lekana/swana go feta mo	136


I - 100

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Mphato 2



Puku ye ke ya:




SEPEDI

Puku ya

2


65



Letšatsikgwedi:

Dinomoro 50 – 99

Khalara didiko tše 58.



Ngwala karabo. Mohlala wa mathomo o tla go hlahlala.

$$60 + 8 = 68$$

=

=

=

=

=

=



Ngwala dikarabo tše gago tše mantšu a ka godimo:

masometshelasesewai






Ngwala dinomoro tše pedi tše di lego tše nnyane go feta
le tše pedi gape tše di lego tše kgolo go feta ye e filwego.



Nnyane go feta	Nomoro	Kgolo go feta
	55	
	63	
	88	
	95	
	71	



Feleletša methalopalo ye.



Sega dinomoro tše tharo magareng ga 50 le 99 go tšwa kgatišobakeng goba kuranteng. Di mamaretše mo.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

bb


Letšatšikgwedi:

Dinomoro 100 – 150

Kotara ya 3



Khalara didiko tše 139.



Ngwala nomoro go emela:

$$\begin{array}{l} 1 \ 0 \ 0 \\ + 2 \ 0 \\ \hline 1 \ 2 \ 8 \end{array}$$

$$100 + 20 + 8 = 128$$



$$\begin{array}{l} 1 \ 0 \ 0 \\ + 4 \ 0 \\ \hline 1 \ 4 \ q \end{array}$$

=

$$\begin{array}{l} 1 \ 0 \ 0 \\ + 4 \ 0 \\ \hline 1 \ 4 \ 2 \end{array}$$

=

$$\begin{array}{l} 1 \ 0 \ 0 \\ + 5 \ 0 \\ \hline \end{array}$$

=

$$\begin{array}{l} 1 \ 0 \ 0 \\ + 2 \ 0 \\ \hline \end{array}$$

=

$$\begin{array}{l} 1 \ 0 \ 0 \\ + 3 \ 0 \\ \hline \end{array}$$

=



Ke dinomoro dife tše o di tlago magare ga:

$$103 \text{ le } 105? \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$139 \text{ le } 141? \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$120 \text{ le } 122? \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$150 \text{ le } 148? \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$146 \text{ le } 148? \quad \underline{\hspace{10em}}$$




Ngwala dinomoro tše pedi tše di lego tše nnyane go
feta le tše pedi gape tše di lego tše kgolo go feta ye e filwego.

Nnyane kudu	Nomoro	Kgolo kudu
	123	
	145	
	108	
	141	
	134	



Feleletša methalopalo ye.



Sega dinomoro tše tharo gare ga 100 le 150 go tšwa go kgatišobaka goba kuranta.
Ge o ka se hwetše selo, sega meno ye e tla dirago dinomoro tše 100 go tše tharo.
Di mamaretše mo ka tatelano go tloga go ye nnyane go ya go ye kgolo.



Teacher:
Sign:
Date:

67


Kotara ya 3







Letšatšikgwedi:

Tletše, boa gare, ga e na selo

Bolelang ka mapotlelo ao a lego tafoleng ya morutiši.




Bolela ge eba setšhelo se tletše, se boa gare goba ga se na selo.






Khalara go laetša gore go na le seela se sekae ka ditšhelong.


Tletše



Boa gare



Ga se na selo



Thala ditšhelo tša gago. Thala tše 3 tša ditšhelo tše di swanago. Setšhelo se sengwe le se sengwe se tšea dilitara tše 4. Se laetše.

Tletše

Boa gare

Ga se na selo



Ke setšhelo sefe se se rwalago bontši go feta?



Teacher:
Sign:

Date:



Letšatsikgwedi:


Mothamo go ya pele

Lebelela diswantšho. Na bana ba dira eng?





Na mahwana a tla tlatša komiki ya go meta go fihla kae? Khalara.

Lehwana le tee la teye
le tlatša komiki go
fihla mo.





Na go sa nyakega mahwana a makae go tlatša komiki ya go ela goba go meta?



Koko o šomiša dikomiki tše 2 tša maswi go dira phuding. Ge a dira motswako wo gabedi, o tla swanela go šomiša maswi a makaakang?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

69




Khalara didiko tše 162.

Kotara ya 3



Letšatšikgwedi:

Dinomoro 150 – 170



Ngwala nomoro go emela:

$1 \ 0 \ 0$ $5 \ 0$ 2	$1 \ 0 \ 0$ $6 \ 0$ 7	$1 \ 0 \ 0$ $7 \ 0$
$100 + 50 + 2$ $= 152$	=	=
$1 \ 0 \ 0$ $6 \ 0$ q	$1 \ 0 \ 0$ $5 \ 0$ 4	$1 \ 0 \ 0$ $6 \ 0$ 1
=	=	=



Ke dinomoro dife tše di tlago magare ga:

150 le 155

158 le 162

170 le 165

163 le 167

172 le 166




Ngwala dinomoro tše pedi tše nnyane go feta le tše pedi gape
tše kgolo go feta ye e filwego.

Nnyane go feta	Nomoro	Kgolo go feta
	155	
	168	
	151	
	162	
	160	



Feleletša methalopalo ye.



Sega dinomoro tše tharo gare ga 150 le 170 go tšwa go kgatišobaka goba kuranta.
Di mamaretše mo ka tatelano go tloga go ye kgolo go ya go ye nnyane.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

70




Letšatsikgwedi:

Kotara ya 3



Go bala le go akanya (0 – 100)



Akanya ka morago o bale dipheta.



Go na le dipoloko tše 10 ka gare ga setshelo. Akanya ka morago o bale.






Go na le malekere a 42 ka lepokisaneng. Na ke a makae ao a fihlilwego?




Go na le dipheta tše 50 ka lepokisaneng. Na ke tše kae tseo di fihlilwego?



Go na le malekere a 78 ka lepokisaneng. Na ke a makae ao a fihlilwego?




Go na le dipheta tše 100 ka lepokisaneng. Na ke tše kae tseo di fihlilwego?



Na o ka dira se ka lebelo le lekaakang?



Setshelo se sengwe le se sengwe se na le dipoloko tše 10. Na go na le dipoloko tše kae mo?





Teacher:
Sign:
Date:

71






Difiwa go feta

Kotara ya 3




Hlopha matšoba. Itirele seswantšho. Ngwala palomoka ka lepokisaneng.





Thala seswantšho sa matšoba a gago a a beakantšwego.

TAETŠI: 



Araba dipotšišo tše di latelago:

Go na le matšoba a maphepholo a makae?

Go na le matšoba a mahubedu a makae?

Go na le matšoba a matalamorogo a makae?


Go na le matšoba a mapinki a makae?

Go na le matšoba a maserolane a makae?

Matšoba ao a tlogago a sa tuma ke a mmala wo mobjang?


Matšoba ao a tumilego kudu ke a mmala wo mobjang?





Go hlakantšha 0 – 50

Kotara ya 3



Lebelela seswantšho gomme o tlaleletše dimabolo.

hubedu

+ talalerata

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

talamorogo

+ talalerata

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

pinki

+ talalerata

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

talamorogo

+ mmala wa namune

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

hubedu

+ talamorogo

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Tswalanya dikarata le dipalo tša maleba.

2

1 0

5

2 0

3

3 0

7


4 0

$$7 + 40 = 47$$

$$10 + 2 = 12$$

$$20 + 5 = 25$$

$$3 + 30 = 33$$



Hlakantšha.



Hlakantšha.

$$1 \text{ } 0 + 3 = \boxed{}$$

$$3 \text{ } 0 + 2 = \boxed{}$$

$$2 \text{ } 0 + 5 = \boxed{}$$

$$3 \text{ } 0 + 7 = \boxed{}$$

$$4 \text{ } 0 + 1 = \boxed{}$$

$$2 \text{ } 0 + 6 = \boxed{}$$

$$1 \text{ } 0 + 4 = \boxed{}$$

$$4 \text{ } 0 + 8 = \boxed{}$$

$$3 \text{ } 0 + 9 = \boxed{}$$

16 + 13

$$\boxed{6} \quad \boxed{3} \\ \boxed{1} \text{ } \boxed{0} + \boxed{1} \text{ } \boxed{0} = \boxed{2} \text{ } \boxed{0}$$

$$\boxed{1} \text{ } \boxed{6} + \boxed{1} \text{ } \boxed{3} = \boxed{2} \text{ } \boxed{9}$$

24 + 12

$$\boxed{4} \quad \boxed{2} \\ \boxed{2} \text{ } \boxed{0} + \boxed{1} \text{ } \boxed{0} = \boxed{}$$

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

37 + 11

$$\boxed{7} \quad \boxed{1} \\ \boxed{3} \text{ } \boxed{0} + \boxed{1} \text{ } \boxed{0} = \boxed{}$$

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

25 + 23

$$\boxed{5} \quad \boxed{3} \\ \boxed{2} \text{ } \boxed{0} + \boxed{2} \text{ } \boxed{0} = \boxed{}$$

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

36 + 12

$$\boxed{6} \quad \boxed{2} \\ \boxed{3} \text{ } \boxed{0} + \boxed{1} \text{ } \boxed{0} = \boxed{}$$



$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

28 + 21

$$\boxed{8} \quad \boxed{1} \\ \boxed{2} \text{ } \boxed{0} + \boxed{2} \text{ } \boxed{0} = \boxed{}$$

$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

Lisa o na le dibaledi tše 16 gomme Aakar o na le tše 12.




Palomoka ke bokae?

Teacher:

Sign:

Date:



Kotara ya 3

Go hlakantšha 0 – 75



Palomoka ya poloko ye nngwe le ye nngwe ke bokae?

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 10 \\ \hline 5 & 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 6 & 20 \\ \hline 2 & 10 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 20 \\ \hline 5 & 30 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 4 & 40 \\ \hline 4 & 30 \\ \hline \end{array}$$



Hlakantšha.

$12 + 11$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline & & + & \\ \hline & & & \\ \hline = & & + & + & + \\ \hline = & & & & \\ \hline = & & & & \\ \hline = & & & & \\ \hline \end{array}$$

$23 + 41$

$$\begin{array}{|c|c|} \hline & & + & \\ \hline & & & \\ \hline = & & + & + & + \\ \hline = & & & & \\ \hline = & & & & \\ \hline = & & & & \\ \hline \end{array}$$



Feleletša.


$$28 + 11 = 2\boxed{8} + 1\boxed{0} + 1 = 38 + 1 = 39$$

$$34 + 12 = 3\boxed{4} + 1\boxed{0} + 2 = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$43 + 23 = 4\boxed{3} + 2\boxed{0} + 3 = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$45 + 23 = 4\boxed{5} + 2\boxed{0} + 3 = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

$$56 + 11 = 5\boxed{6} + 1\boxed{0} + 1 = \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$



Hlakantšha.

$21 + 10 = \boxed{\quad}$

$53 + 10 = \boxed{\quad}$

$46 + 10 = \boxed{\quad}$

$68 + 10 = \boxed{\quad}$

$37 + 10 = \boxed{\quad}$

$42 + 10 = \boxed{\quad}$

$74 + 10 = \boxed{\quad}$


$19 + 10 = \boxed{\quad}$

$55 + 10 = \boxed{\quad}$








Palomoka ya 47 le 6 ke bokae?

Thala seswantšho go laetša karabo ya gago.



Itirele palo ya gago ya mantšu ka go diriša diswantšho.



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____

74



Letšatšikgwedi:

Go hlakantšha le go ntšha: 0–75

Kotara ya 3



Nyalantsha dikarata. Thalo mothalo go tloga go palo go ya go dikarata tša maleba.

q

6 0

5

5 0

4

7 0

7

4 0

$7 + 40 = 47$



$60 + 9 = 69$

$50 + 5 = 55$



$4 + 70 = 74$





Ngwala palo ya tše di latelago gomme o ngwale dikarabo.



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Hlakantšha.

$6 0 + 4 = \boxed{}$

$3 0 + 2 = \boxed{}$



$4 0 + 9 = \boxed{}$

$5 0 + 4 = \boxed{}$



$2 0 + 8 = \boxed{}$

$1 0 + 7 = \boxed{}$

$7 0 + 5 = \boxed{}$

$7 0 + 8 = \boxed{}$

$5 0 + 6 = \boxed{}$



Hlakantšha.

$56 + 15$

56 + 15 = 71

$48 + 13$

\square + \square = \square

$75 - 51$

\square - \square = \square



Dira sethalwa go laetša gore Thati o na le dipoloko tše 52 gomme Zander o na le tše 36.



Palomoka ke eng? _____



Teacher: _____
 Sign: _____
 Date: _____



Letšatšikgwedi:

Dibolo, mapokisi le disilintere



Mantšu a, a ka go thuša:




mapokisi


dibolo

disilintere






Šupa dibolo, mapokisi le disilintere ka go ngwala lentsu ka tlase ga ye nngwe le ye nngwe.





Khalara dilo tše nnyane ka mmala wo motalalerata.






mapokisi

dibolo

disilintere



Thala selo se segolwane.



O nyaka go bea mpho ya mmago ya letšatši la matswalo ka go setšhelo se. O swanetše go hlalošetša mothuši wa ka lebenkeleng gore o nyaka eng. O ka hlaloša bjang?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Thelela, kgokologa gomme o age ka dilo tša mahlakoretharo

Letšatšikgwedi:




Morutiši wa gago o tla dira mošongwana wo le wena ka mokgwa wa tiragatšo, go bona ge eba tše di latelago di a lekalekana:

- Lepokisi godimo ga lepokisi.
- Bolo godimo ga lepokisi.
- Bolo godimo ga bolo.
- Mapokisi a mabedi godimo ga lepokisi le tee.




Mapokisi, dibolo le disilintere di ka kgokologa goba tša relela. Morutiši wa gago o tla go fa dilo tše di latelago, go bona ge eba di tla kgokologa goba tša relela. Ka morago ga go dira tiragalo ka mokgwa wa tiragatšo, bolela ge eba dilo di tla kgokologa goba tša relela.





Hwetša diswantšho tša dilo ka dikgatišobakeng, tše di tlago go kgokologa goba tša relela gomme o di mamaretše mo.

kgokologa



relela




Morutisi wa gago o go file dipoloko tše mmalwanyana go aga ditora tša go fapano. Wena le bagwera ba gago le tšere sephetho sa go aga ditora ka mapokisi, dibolo le disilintere. Se ke se le se agilego goba le lekilego go se aga. Boletang ge eba le kgonne goba aowa.



Se se tlile go šoma.



Ditora tša mapokisi a mankgwari šedi.




O swanetše go ba le:
Mapokisi a mankgwari.

Se o swanetšego go se dira:
Bjale, leka go aga tora ya mankgwari,
ya bogodimo bjo o ka bo kgonago, ka
ntle le go šomiša semamaretši.



Teacher:
Sign:
Date:



Letšatšikgwedi:

Go hlakantšha le go ntšha, gape: 0 – 75

Kotara ya 3



Hlakantšha dinomoro ka polokong ye nngwe le ye nngwe gomme o ngwale karabo.

	5	0		5	0		4	0		3	0
2			7			4			8		
2	0		1	0		1	0		2	0	
3			2			3			1		



Hlakantšha o šomiša mokgwa wa gago.

$52 + 21$

$43 + 28$



Feleletša.

28	+	31	=	2	8	+	3	0	+	1	=	58	+	1	=	59
45	+	32	=	4	5	+	3	0	+	2	=		+		=	
52	+	14	+	5	2	+	1	0	+	4	=		+		=	



Hlakantšha.

$41 + 10 = \boxed{}$
 $44 + 10 = \boxed{}$
 $71 + 10 = \boxed{}$



Palomoka ya 36 le 24 ke _____.

Thala seswantšho go laetša karabo ya gago.




6

Ntšha dinomoro tša ka lepokising la ka tlase go dinomoro tša ka lepokising la ka godimo.


5	7 0	2	6 0	7	5 0	q	3 0
3	4 0	1	2 0	6	1 0	5	1 0

7

Ngwala palomoka ya tše di latelago.



$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$



$$\boxed{} - \boxed{} = \boxed{}$$

8

Ntšha:

$$65 - 23$$

$$72 - 29$$

9

Ntšha:

$$61 - 10 = \boxed{}$$

$$42 - 10 = \boxed{}$$

$$37 - 10 = \boxed{}$$

10

Dira seswantšho se se laetšago gore Phuki o be a na le dimabolo tše 62 gomme a lahlegelwa ke tše 21.



Go šetše dimabolo tše kae? _____



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Letšatsikgwedi:

Tšhelete gape

Na panka ya ka ya kolobjana ke eng?



Sega dikhoine go tšwa go Sesegwa sa 5 gomme o mamaretše bokaalo bja maleba mo.





Ke disente tše kae?















Dipalontšu:

Ke na le 100c. Tate o mpha 50c. Bjale ke na le bokae? Thala seswantšho go laetša karabo ya gago.

Ke na le 170c. Ke rekile malekere a 100c. Ke šaletšwe ke bokae? Thala seswantšho go laetša karabo ya gago.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

79



Letšatšikgwedi:

Dipampiri go feta

Na go na le bokae ka sekhwameng sa ka?



Sega tšhelete ya pampiri go tšwa go Sesegwa sa 5 gomme o mamaretše bokaalo bja maleba mo.



Ke diranta tše kae?



$$\begin{array}{r} 7 + 7 = 14 \\ 8 + 7 = \end{array}$$

R100 R50

R100
R20
R20

R10 R10
R100 R10

R20 R10
R100

R20 R10
R100 R50

R100 R20
R20 R20 R10
R10 R50



Dipalontšu:


Morwarre o na le R100. Nna ke na le R50 gomme kgaetšedi ya ka yo a ntatelago o na le R20.
Na re na le bokae mmogo? _____

Ke na le R160. Ke rekile gempe ka R50. Na ke šetše ka bokae?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____


80



Kotara ya 3

Dipatrone tša nako

Bolela ka ga sešupanako.



Tšhupanako e re bontšha nako.


Lenakana le lennyane le re bontšha diiri.

Lenakana le legolo le re bontšha metsotso.


Mo re bala metsotso ka di-5.



Patrone ke eng? Lebelela mesebel(marumo) nako ye nngwe le ye nngwe gomme o ngwale patronne.



10 —, —, —, —, —,



—, 3 —, —, —, —, —, —,


—, —, —, —, —, —, —,

—, —, —, —,




Bontšha patrone ka go šomiša mesebe.


Bala ka di-3, thoma go 4.




Bala ka di-2, thoma go 3.



Bala ka di-10, thoma go 1.



Bala ka di-5, thoma go 2.



Na o ya sekolong ka
nako mang?



Na o ya gae ka nako
mang?




Na o ja ka nako mang?



Teacher: Sign:
Date:



Bolela ka ga sešupanako.



Lenakana le lennyane le re laetša gannyane go feta diiri tše 3.

Lenakana le legolo le re laetša gore ke metsotso ye 15.


Re re ke kotara ka morago ga iri ya boraro.

Re ra gore ke metsotso ye lesomehlano ka morago ga diiri tše 3.

Metsotso ye lesomehlano ke kotara ya metsotso ye lesometshela (iri e tee).



Ke nako mang?



Lenakana le lekopana le re bontšha _____.

Lenakana le letelele le re bontšha gore ke _____.

Re re ke _____.



Lenakana le lekopana le re bontšha _____.

Lenakana le letelele le re bontšha gore ke _____.



Re re ke _____.



Lenakana le lekopana le re bontšha _____.

Lenakana le letelele le re bontšha gore ke _____.

Re re ke _____.



Lenakana le lekopana le re bontšha _____.

Lenakana le letelole le re bontšha gore ke _____.


Re re ke _____.




Thala lenakana le letelole le le lekopana go bontšha:

Kotara go tšwa go iri ya bobedi.


Seripagare go tšwa go iri ya senyane.




Iri ya lesome.



Kotara go ya go iri ya boselela.



Na o dira eng ka nako ya gare ga beke? Thala seswantšho.



Kotara go tšwa go iri ya seswai mesong.

Kotara go tšwa go iri ya seswai mathapama.



Teacher:

Sign:

Date:

8lb




Bolela ka ga sešupanako.

Kotara ya 3



Metsotso le diiri



Lenakana le lekopana le batametše 3.

Le letelélé le eme go metsotso ye 35.

Ke metsotso ye 25 pele lenakana le letelélé le ema go 12.

Re re ke metsotso ye 25 pele ga 3.

Re ra gore ke metsotso ye 25 pele ga iri ya boraro.



Ke nako mang?



Lenakana le lekopana le eme go _____.

Lenakana le letelélé le eme go _____.

Ke _____ pele lenakana le letelélé le eba go 12.

Re re ke _____ go ya go _____.



Lenakana le lekopana le eme go _____.

Lenakana le letelélé le eme go _____.

Ke _____ pele lenakana le letelélé le eba go 12.

Re re ke _____ go ya go _____.



Lenakana le lekopana le eme go _____.

Lenakana le letelélé le eme go _____.

Ke _____ pele lenakana le letelélé le eba go 12.

Re re ke _____ go ya go _____.

Lenakana le lekopana le eme go _____.

Lenakana le letelole le eme go _____.


Ke _____ pele lenakana le letelole le eba go 12.

Re re ke _____ go ya go _____.




Thala lenakana le letelole le lenakana le lekopana go bontsha:


Hlano go ya go seswai.




Masomepedi go ya go tharo.




Hlano go ya go tee.




Lesome go ya go tshela.



Lesometharo go fihla go ſupa.



Lesomepedi go fihla go lesomepedi.



Teacher:
Sign:
Date:



Go hlakantšha mo go bušeletšwago

Kotara ya 3

Ke na lemekotla ye meraro.
Wo mongwe le wo mongwe
o na le malekere a 2.





Nka e ngwala bjale
 $2 + 2 + 2 = 6$ goba
 $3 \times 2 = 6$



Ke na lemekotla ye
meraro. Wo mongwe
le wo mongwe o na le
malekere a 5.


Nka e ngwala bjale
 $5 + 5 + 5 = 15$
goba $3 \times 5 = 15$



Lebelela meketla ye e nago le malekere:

- Ngwala lefoko legatong la wo mongwe le wo mongwe.
- Ngwala palo ya go hlakantšha go ye nngwe le ye nngwe.
- Ngwala palo ya go atiša go wo mongwe le wo mongwe.

Mokotla wo mongwe le wo mongwe wo o
tswaletšwego o na le malekere a 2.




Lefoko: dihlopha tše 4 tša di-2.

Palo ya go hlakantšha: $2 + 2 + 2 + 2 =$ _____

Palo ya go atiša: $4 \times 2 =$ _____

Mokotla wo mongwe le wo mongwe wo o
tswaletšwego o na le malekere a 2.




Lefoko: _____

Palo ya go hlakantšha: _____

Palo ya go atiša: _____

Mokotla wo mongwe le wo mongwe wo o
tswaletšwego o na le malekere a 5.




Lefoko: _____

Palo ya go hlakantšha: _____

Palo ya go atiša: _____

Mokotla wo mongwe le wo mongwe wo o
tswaletšwego o na le malekere a 2.




Lefoko: _____

Palo ya go hlakantšha: _____

Palo ya go atiša: _____



A re lekeng ka mekotla ya malekere a 4 ka go mokotla wo mongwe le wo mongwe. Mokotla wo mongwe le wo mongwe o na le malekere a 4. Go na le malekere a makae?




Lefoko: Dihlopha tše 7 tsa di-4

Palo ya go hlakantsha:

$$4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28$$


$$\text{Palo ya go atisa: } 7 \times 4 = 28$$



Lefoko: _____

Palo ya go hlakantsha: _____


Palo ya go atisa: _____



Lefoko: _____

Palo ya go hlakantsha: _____

Palo ya go atisa: _____



Lefoko: _____

Palo ya go hlakantsha: _____

Palo ya go atisa: _____




Feleletsha lenaneo la go atisa.

\times	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2			6							
4					20					
5										50

Ke na le mapokisi a mahlano.

Le lengwe le le lengwe le na le dimafini tše 2.

Palomoka ya dimafini ke bokae?



Ke na le mapokisi a mane.

Le lengwe le le lengwe le na le dimafini tše 5. Palomoka ya dimafini ke bokae?




Ke na le mapokisi a mararo.

Le lengwe le le lengwe le na le didonate tše 4.

Palomoka ya didonate ke bokae?






Atiša ka 5

Kotara ya 3

Leoto le tee le na le menwana ya maoto ye 5. Seatla se tee se na le menwana ya seatla ye 5.



Na palomoka ya menwana ya
maoto, ke eng?

Na palomoka ya menwana ya
diatla, ke eng?



Feleletša tše di latelago:

$$\begin{array}{c} \text{feet} \\ \times \\ \text{Maoto} \end{array} = \boxed{}$$

Menwana ya
maoto leotong
le tee

$$\begin{array}{c} \text{hand} \\ \times \\ \text{Diatla} \end{array} = \boxed{}$$

Menwana
seatleng
se tee

$$\begin{array}{c} \text{feet} \\ \times \\ \text{Macto} \end{array} = \boxed{}$$

Menwana ya
maoto leotong
le tee

$$\begin{array}{c} \text{hand} \\ \times \\ \text{Diatla} \end{array} = \boxed{}$$

Menwana
seatleng
se tee

$$\begin{array}{c} \text{feet} \\ \times \\ \text{Maoto} \end{array} = \boxed{}$$

Menwana ya
maoto leotong
le tee

$$\begin{array}{c} \text{hands} \\ \times \\ \text{Diatla} \end{array} = \boxed{}$$


Menwana
seatleng
se tee

$$\begin{array}{c} \text{feet} \\ \times \\ \text{Macto} \end{array} = \boxed{}$$

Menwana ya
maoto leotong
le tee

$$\begin{array}{c} \text{hands} \\ \times \\ \text{Diatla} \end{array} = \boxed{}$$

Menwana
seatleng
se tee



Feleletša tše di latelago:


5	10	15						
---	----	----	--	--	--	--	--	--

50	45	40						
----	----	----	--	--	--	--	--	--



Feleletša tše di latelago:

$5 \times$ = <input type="text"/> diapola	$4 \times$ = <input type="text"/> dipanana
$6 \times$ = <input type="text"/> dipanana	$7 \times$ = <input type="text"/> diapola



Feleletša tše di latelago:

$15 \times 5 =$ <input type="text"/> $\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ + 5 \\ \hline \end{array} \times 5$ $= \begin{array}{r} 1 \ 0 \\ + 5 \\ \hline \end{array} \times 5$ $= \begin{array}{r} 1 \ 0 \\ \times 5 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} 5 \\ \times 5 \\ \hline \end{array}$ $= 50 + 25$ $= 75$	$12 \times 5 =$ <input type="text"/> $\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ + 2 \\ \hline \end{array} \times 5$ $= \begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \end{array} \times \square$ $= \begin{array}{r} \square \\ \times \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} \square \\ \times \square \\ \hline \end{array}$ $= \begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \end{array}$ $=$
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

$14 \times 5 =$ <input type="text"/> $\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ + 4 \\ \hline \end{array} \times 5$ $= \begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \end{array} \times \square$ $= \begin{array}{r} \square \\ \times \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} \square \\ \times \square \\ \hline \end{array}$ $= \begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \end{array}$ $=$	$13 \times 5 =$ <input type="text"/> $\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ + 3 \\ \hline \end{array} \times 5$ $= \begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \end{array} \times \square$ $= \begin{array}{r} \square \\ \times \square \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} \square \\ \times \square \\ \hline \end{array}$ $= \begin{array}{r} \square \\ + \square \\ \hline \end{array}$ $=$
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Teacher: Sign:
Date:



Go atiša 2

Kotara ya 3

Dinonyana ka
moka di na le
maoto a 2.



Dinonyana ka
moka di na le
mafego a 2.

Na palomoka ya maoto seswantšhong
se, ke eng?

Na palomoka ya mafego
seswantšhong se, ke eng?



Lebelela seswantšho, o feleletše tše di latelago.

maeba



$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya maeba Maoto nonyaneng e tee

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya maeba Mafego nonyaneng e tee

mapidibidi



$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya mapidibidi Maoto nonyaneng e tee

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya mapidibidi Mafego nonyaneng e tee




Feleletša tše di latelago:

2	4	6							
20	18	16							



Feleletša tše di latelago:

$5 \times$ = <input type="text"/> diapola	$4 \times$ = <input type="text"/> dipanana
$6 \times$ = <input type="text"/> dipanana	$7 \times$ = <input type="text"/> diapola



Feleletša tše di latelago:

$$12 \times 2 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ \textcolor{red}{2} \\ \times 2 \end{array}$$

$$= \boxed{1 \ 0} + \boxed{2} \times 2$$

$$= \boxed{1 \ 0} \times 2 + \boxed{2} \times 2$$

$$= 20 + 4$$

$$= 24$$



$$15 \times 2 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \\ \textcolor{red}{5} \\ \times 2 \end{array}$$

$$= \boxed{} + \boxed{} \times \boxed{}$$





$$= \boxed{} \times \boxed{} + \boxed{} \times \boxed{}$$

$$= \boxed{} + \boxed{}$$

$$= \boxed{}$$



5



$$2 + 2 + 2 + 2 = 8$$

goba


$$4 \times 2 = 8$$

goba

$$8 \div 2 = 4$$

Se ke seka
sa go arola.

Thala dinaledi tše 2 folageng ye nngwe le ye nngwe.



$$2 + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} + \underline{\quad} = \underline{\quad}$$

$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$$



Go na le dipoloko tše kae mo go dipapetla
tše tsha tshokolete?

$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} =$$

$$\underline{\quad} \times \underline{\quad} =$$



Teacher:
Sign:
Date:

85a

Kotara ya 3




Letšatsikgwedi:

Kotara go tšwa go



Bolela ka ga nako.



Lenakana le lekopana le fetile I.

Lenakana le lekopana le eme go metsotso ye 15.

Re re ke kotara go tšwa iring ya pele.

Re ra gore ke kotara ya iri ka morago ga iri ya pele.



Ke nako mang?



Lenakana le lekopana le sa tšwa go feta _____.

Lenakana le letelélé le eme go _____ metsotso.


Re re ke _____ morago ga _____.




Thala letsogo le letelélé le le kopana.

Kotara morago ga lesome.

Kotara morago ga 3.





Kotara go ya go



Bolela ka ga sešupanako.



Lenakana le lekopana le eme pejana ga 3.


Le letelele le eme go metsotso ye 45.

Re re ke kotara go ya go 3.

Re ra gore ke kotara ya iri (metsotso ye 15)
pele ga iri ya boraro.



Ke nako mang?



Lenakana le lekopana le eme fela pele ga _____.


Lenakana le letelele le eme metsotso ye _____.

Re re ke _____ morago _____.




Thala letsogo le letelele le lekopana.

Kotara pele ga 4.



Kotara pele ga 8.



Teacher:
Sign:
Date:

85b

Kotara ya 3



Letšatšikgwedzi

Nako e a feta


Diiri tše 2	Diiri tše 2	Iri e I



Na go tšere nako ye kae go fetša tiragalo?



Bala diiri.



Na ke iri tše kae go tloga iring ya 4 go fihla go iri ya 7? _____

Na ke iri tše kae go tloga iring ya 8 go fihla go iri ya 12? _____

Na ke iri tše kae go tloga iring ya 1 go fihla go iri ya 8? _____

Na ke iri tše kae go tloga iring ya 5 go fihla go iri ya 10? _____

Na ke iri tše kae go tloga iring ya 2 go fihla go iri ya 11? _____



Thala seswantsho sa.

Boati o ile gagabo mogwera wa gagwe ka iri ya 10 ka Mokibelo mesong.
O tlide gae ka iri ya 3 mathapama. Na o be a se gona diiri tše kae?



Mogoroši o ile a ya go swara dihlapi le tatagwe. Ba tlogile ka iri ya 4 mesong
gomme ba boa gae ka iri ya 10. Na ba be ba se gona diiri tše kae?



Teacher:
Sign:
Date:




Pedifatša



Letšatsikgwedi:

Lebelela seswantšho sa mathomo le sa bobedi. Go diregile eng?



Kotara ya 3





Ngwala dinomoro tša marontho, gomme o ngwale palomoka ya ye nngwe le ye nngwe.





$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$





$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$



$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




$$\boxed{\quad} + \boxed{\quad} = \boxed{\quad}$$




Šomisa methalopalo go ngwala palomoka.




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$




$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Pedifatša dilo tše di latelago.

Pedifatša 1

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

Pedifatša 2

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

Pedifatša 3

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

Pedifatša 4

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$

Pedifatša 5

$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{2} \times \boxed{} = \boxed{}$



2 4 6 8 10 12 14




Teacher:
Sign:
Date:




Kotara ya 3

Go pedifatša le go ripa gare

Lebelela diswantšho tše tše pedi. Itlhamele kanegelwana ya gago.




Bala gomme o khalare seripagare sa tšona.



Bala

Seripagare ke



Bala

Seripagare ke



Feleletša se se latelago gomme o dire sethalwa:

--	--	--	--	--

12 gabedi ke

+




Feleletša.

14	8		16	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>





Lebelela diswantšho tše tše pedi. Itirele kanegelwana ya gago.



Go na le malekere a 10 ka mokotlaneng.



Bala dilo gomme o khalare seripagare sa tšona.



Feleletša se se latelago gomme o dire sethalwa.

$$16 \text{ gabedi ke } \square + \square$$



Feleletša.

	34			36	40
		22	19		



Teacher:
Sign:


Date:



Go atiša go feta mo

Diphofolo tše ka moka di na le maoto a 4.

Diphofolo tše ka moka di na le mahlo a 2.



Na palomoka ya maoto
seswantshong se, ke eng?

Na palomoka ya mahlo
seswantshong se, ke eng?



Lebelela seswantsho, o feleletše tše di latelago:

Dimpša

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya dimpša Maoto a phoofolo e tee

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya dimpša Maoto a phoofolo e tee

Diphofolo
tše naga

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya diphofolo Maoto a phoofolo e tee

$$\boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

Palo ya diphofolo Ditsebe tše phoofolo e tee



Feleletša tše di latelago:

4	8	12						
---	---	----	--	--	--	--	--	--

40	36	32						
----	----	----	--	--	--	--	--	--



Feleletša tše di latelago:

$$5 \times \begin{array}{c} \text{apple} \\ \text{apple} \\ \text{apple} \\ \text{apple} \end{array} = \boxed{} \text{ diapole}$$

$$4 \times \begin{array}{c} \text{banana} \\ \text{banana} \\ \text{banana} \\ \text{banana} \end{array} = \boxed{} \text{ dipanana}$$

$$6 \times \begin{array}{c} \text{banana} \\ \text{banana} \\ \text{banana} \\ \text{banana} \end{array} = \boxed{} \text{ dipanana}$$

$$7 \times \begin{array}{c} \text{apple} \\ \text{apple} \\ \text{apple} \end{array} = \boxed{} \text{ diapole}$$



Feleletša tše di latelago:

$$14 \times 4 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \textcolor{red}{4} \end{array} \times 4$$

$$= \begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \textcolor{red}{4} \end{array} + \begin{array}{r} 4 \\ \times 4 \end{array}$$

$$= \begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \times 4 \end{array} + \begin{array}{r} 4 \\ \times 4 \end{array}$$

$$= 40 + 16$$

$$= 56$$



$$15 \times 4 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \textcolor{red}{5} \end{array} \times 4$$

$$= \boxed{} + \boxed{} \times \boxed{}$$

$$= \boxed{} \times \boxed{} + \boxed{} \times \boxed{}$$

$$= \boxed{} + \boxed{}$$

$$= \boxed{}$$



Bagwera ba 2 ba bapala ka disete tše teye tše 2. Ka morago ba a di beakanya. Ba swanetše go dira eng gore ba hwetše tše go lekana?



Feleletša tše di latelago:



Abaganya ka go lekana dimabole tše 19 gare ga bana ba 2.

Abaganya ka go lekana diphensele tše 22 gare ga bana ba 4.

Mongwe le mongwe o hwetše

Go šala

Mongwe le mongwe o hwetše

Go šala



Thala diswantšho go laetša dikarabo tše gago.

Abaganya dipuku tše 23 magareng ga bana ba 4.

Abaganya dipuku tše 15 magareng ga bana ba 4.

Mongwe le mongwe o hwetše

Go šala

Mongwe le mongwe o hwetše

Go šala



Teacher:

Sign:

Date:




Letšatsikgwedi:


Kotara ya 3

Dipatrone tša dinomoro

Na nomoro ya lephephe le le latelago e tla ba eng?



Šupa patron. Thala tsejana, o thoma ka nomoro ye nnyane go di feta.





Thala manakana mo go tšhupanako gomme o feleletše patrone ya dinako.

4:20	4:25	_____ : _____	_____ : _____	_____ : _____
11:10	11:20	11:30	_____ : _____	_____ : _____
9:25	9:40	9:55	_____ : _____	_____ : _____
10:30	10:35	10:40	_____ : _____	_____ : _____
5:10	5:20	5:30	_____ : _____	_____ : _____




90




Dipalophatlo – diripagare

Letšatsikgwedi:

Lebelela seswantšho. Khalara diripagare tše dingwe ka mmala wa go swana.








Lebelela seswantšho. Swaya dibopego tše di laetšago diripagare. Khalara seripagare se tee sa sebopego se sengwe le se sengwe, seo se arotšwego ka diripagare.












Khalara seripagare sa sebopego se sengwe le se sengwe.



Khalara seripagare sa diphoofolo polokong ye nngwe le ye nngwe.



seripagare seripagare




Teacher:

Sign:

Date:

q1



Dipalophatlo – diripagare go feta fa

Kotara ya 3



Lebelela seswantsho. Na $\frac{1}{2}$ e ra eng?


Letšatsikgwedi:



Seripagare sa diapola mo mohlareng ke









Khalara seripagare sa dienywa sehlopheng se sengwe le se sengwe.
Sehlopheng se sengwe le se sengwe, seripagare sa dienywa ke bokae?











Khalara seripagare sa dibopego.



Khalara seripagare sa dibopego.



seripagare diripagare



Teacher:

Sign:

Date:



Boemo le ponagalo

Nonyana e eme kae? Mantšu a tla go thuša.



Ponagalo ya ka
pele ya moago.





Ponagalo ya ka
mathoko ya moago.



Ponagalo ya ka godimo
ya moago.



Motho o be a eme kae ge ba bona se?






Ngwala mantšu a mo seswantšhong. Motho o bona eng?

ponagalo ya ka pele






ponagalo ya ka godimo

ponagalo ya ka mathoko





Bolela ge eba sefatanaga se kgauwi goba kgole le mošemane.



kgauwi

kgole





Dira tirwana ye:

- Lebelela dilo dife goba dife tše pedi ka mahlo bobedi bja ona. O bona eng?
- Bjale, khupetša leihlo le tee ka seatla se tee. Bjale, o bona eng?


Teacher:
Sign:
Date:

93





Difiwa go feta le go feta mo

Kotara ya 3



Hlopha dienywa. Itirele seswantsho go laetša seo. Ngwala palomoka ka lepokisaneng.




Ka go hlopha
ke bea dienywa
tša go swana
mmogo.






Thala seswantšho sa dienywa tše di hlophilwego.

TAETŠI:



Lebelela dipheta gomme o arabe dipotšišo.



Araba dipotšišo:

Na re na le dienywa dife ka bontši?

Na re na le dienywa dife ka bonnyane?



q4a



Letšatšikgwedi:

Dipalophatlo – dikotara


Khalara kotara ya mafelelo mmala wa go swana.





Swaya dibopego tše di laetšago dikotara. Khalara kotara e tee ya sebopego se sengwe le se sengwe se se arotšwego ka dikotara.



Khalara kotara e tee ya sebopego.



Khalara seripagare sa sehlopha se sengwe le se sengwe sa diphoofolo.



Teacher:

Sign:

Date:

q4b



Letšatsikgwedi:

Dipalophatlo – dikotara go feta fa

Khalara kotara ya mafelelo mmala wa go swana.

Kotara ya 3



Araba tše di latelago:







Kotara e tee ya dipiere mo mohlareng ke eng? _____.

Kotara e tee ya diapola mo mohlareng ke eng? _____.

Kotara e tee ya dinamune mo mohlareng ke eng? _____.









Khalara $\frac{1}{4}$ ya sehlapha se sengwe le se sengwe sa dienywa. Na kotara ya palo ya dienywa sehlopheng se sengwe le se sengwe ke eng?











Thala dibopego tše dingwe gape gore kotara ye nngwe
le ye nngwe e lekane.



Laetša kotara e tee ya dibopego.




Ye kgolo ke efe? Swaya karabo ya maleba.



Seripagare
se tee



Kotara e tee



kotara dikotara



Teacher:
Sign:
Date:

95





Dipatrone tša dinomoro tša sebolego

Nyalanya patronne.


Letšatšikgwedi:

Kotara ya 3




Ngwalolla patronne ye e latelago.







Khalara patronye e latelago.





Thala patronye e latelago.



Katološa patronye e latelago.




Thala patronye e latelago.



Ithalele patronye ya gago.




qb





Letšatšikgwedi:

Kotara ya 3

Go hlopha difiwa




Hlopha dika tša boso. Itirele seswantšho. Ngwala palomoka ka lepokisaneng.





Thala seswantšho sa maemo a boso ao a hlophilwego.

TAETŠI:



Lebelela dika tša boso gomme o arabe dipotšišo.



Araba dipotšišo tše di latelago:

Na re na le matšatši a mantši a go apoga goba a maru?

Na o bona eka ke sehla sefe?

Lebaka?

Na maemo a a tla swana diprofenseng ka moka?



Teacher:

Sign:

Date:


97



Letšatsikgwedi:

Dinomoro 150 – 180

Kotara ya 4



Ngwala nomoro go emela:

$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 5 \ 0 \\ \hline 1 \ 5 \ 8 \end{array}$ <p>$100 + 50 + 8 = 158$</p>	$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 5 \ 0 \\ \hline 1 \ 5 \ 0 \end{array}$ <p>$=$</p>	$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 7 \ 0 \\ \hline 1 \ 7 \ 0 \end{array}$ <p>$=$</p>
$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 5 \ 0 \\ \hline \end{array}$ <p>$=$</p>	$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 6 \ 0 \\ \hline \end{array}$ <p>$=$</p>	$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 5 \\ \hline \end{array}$ <p>$=$</p>



Ke dinomoro dife tše di tlago magare ga:


$$150 \text{ le } 158 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$172 \text{ le } 177 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$180 \text{ le } 175 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$160 \text{ le } 155 \quad \underline{\hspace{10em}}$$

$$165 \text{ le } 160 \quad \underline{\hspace{10em}}$$






Ngwala dinomoro tše pedi tše nnyane go feta le tše pedi gape,
tše kgolo go feta nomoro ye e filwego.

Nnyane kudu	Nomoro	Kgolo kudu
	157	
	165	
	178	
	161	
	174	



Feleletša methalopalo ye.



Sega dinomoro tše tharo gare ga 150 le 180 go tšwa go kgatišobaka goba kuranta.
Di mamaretše mo ka tatelano go tloga go ye kgolo go ya go ye nnyane.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

98




Letšatsikgwedi:

Dinomoro 170 – 200

Khalara didiko tše 199.

Kotara ya 4



Ngwala nomoro ya go emela:

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 7 \ 0 \\ \hline 1 \ 7 \ 7 \end{array}$$

$100 + 70 + 7 = 177$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + q \ 0 \\ \hline 1 \ q \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 8 \ 0 \\ \hline 1 \ 8 \ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + q \ 0 \\ \hline 1 \ 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + q \ 0 \\ \hline q \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 0 \ 0 \\ + 7 \ 0 \\ \hline q \end{array}$$



Ke dinomoro dife tše di tlago magareng ga:

170 le 175 _____

198 le 195 _____

180 le 175 _____

168 le 173 _____

200 le 196 _____




Ngwala dinomoro tše pedi tše nnyane go feta le tše pedi gape
tše kgolo go feta ye e filwego.

Nnyane go feta	Nomoro	Kgolo go feta
	170	
	198	
	185	
	174	
	181	



Feleletša methalopalo ye.



Sega dinomoro tše tharo gare ga 170 le 200 go tšwa go kgatišobaka goba kuranta.
Di mamaretše mo ka tatelano go tloga go ye kgolo go ya go ye nnyane.



Teacher:
Sign:
Date:

qq




Letšatsikgwedi:


Dibopego tša menopedi

Kotara ya 4

Latela dibopego ka moka. Khalara didiko ka moka ka bohubedu, dikhutloharo ka botalamorogo, dikwere ka boserolane gomme dikhutlonnethwi ka botalalerata.




Nyalanya lentšu le sebopego.



Khalara:


- Didiko tše kgolo ka bohubedu
- Didiko tše nnyane ka boserolane



khutloharo
sediko
sekwere
khutlonnethwi


Khalara:

- Dikhutlonnethwi tše kgolo ka bohubedu
- Dikhutlonnethwi tše nnyane ka boserolane





Khalara dibopego tše di swanetšanago le mankgwari.
Sebopego sa mathomo.



Thala seswantšho sa gago o šomiša dikwere, dikhutlonnethwi, dikhutlotharo le didiko.

Seta go tšwa pampiring ya kgale gomme o itirele seswantšho, o šomiša dikwere, dikhutlonnethwi, didiko le dikhutlotharo.



Teacher:
Sign:
Date:

100



Letšatsikgwedi:

Kotara ya 4

Dinomoro 0 – 200



Na o ka dira dinomoro tše kae tša go fapana?

100	40	2
q	50	100
20	1	70
		8



Feleletša tše di latelago.

$100 + 40 + q =$ <input type="text"/>	$100 + 70 + 3 =$ <input type="text"/>	$100 + 20 + 8 =$ <input type="text"/>
$100 + 10 + 7 =$ <input type="text"/>	$100 + 90 + 2 =$ <input type="text"/>	



Tlatša mapokising a a se nago selo, o šomiša makgolo, masome le metšo go feleletša dipalo.

$$\begin{array}{rcl}
 181 & = & \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 144 & = & \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 135 & = & \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 156 & = & \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} \\
 169 & = & \boxed{} + \boxed{} + \boxed{}
 \end{array}$$



Hlakantšha tše di latelago:

$60 + 4 = \boxed{}$

$100 + 20 + 3 = \boxed{}$

$90 + 8 = \boxed{}$

$100 + 40 + 9 = \boxed{}$

$40 + 7 = \boxed{}$

$100 + 70 + 8 = \boxed{}$

$30 + 6 = \boxed{}$

$100 + 60 + 1 = \boxed{}$

$50 + 2 = \boxed{}$

$100 + 50 + 5 = \boxed{}$

Ngwala nomoro ye e hlaelago.

$70 + \boxed{} = 71$

$100 + \boxed{} + 3 = 153$

$30 + \boxed{} = 38$

$100 + \boxed{} + 9 = 169$

$60 + \boxed{} = 69$

$\boxed{} + 70 + 8 = 178$

$20 + \boxed{} = 24$

$100 + \boxed{} + 1 = 191$

$80 + \boxed{} = 85$

$100 + 50 + \boxed{} = 157$



Itirele dipalo tše gago, o šomiša makgolo, masome le metšo.

$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$

$\boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$



Ke nomoro efe ye e lego ye kgolo go feta? (B) Ke nomoro efe ye e lego ye nnyane go feta? (S)


5	0	9
1	0	0

1	0	0
9	4	0

4	5	0
1	0	0

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

101





Go hlakantšha le go ntšha

Letšatsikgwedi:


Lebelelang mmadipheta le dipheta. Bolelang ka yona.

Kotara ya 4


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100




Hlakantšha goba ntšha dipheta.




$$\begin{array}{r}
 50 \quad 5 \quad - \quad 30 \quad 6 \\
 = 40 + 15 - 30 - 6 \\
 = 10 + 9 \\
 = 19 \quad \text{pencil icon}
 \end{array}$$




$$\begin{array}{r}
 \quad \quad \quad - \quad \quad \quad \\
 = \quad + \quad - \quad \quad - \\
 = \quad + \quad \quad \\
 = \quad
 \end{array}$$





$$\begin{array}{r}
 \quad \quad \quad + \quad \quad \quad \\
 = \quad + \quad + \quad \\
 = \quad + \quad + \quad + \quad \\
 = \quad + \quad \\
 = \quad
 \end{array}$$



$$\begin{array}{r}
 \quad \quad \quad + \quad \quad \quad \\
 = \quad + \quad + \quad \\
 = \quad + \quad \\
 = \quad
 \end{array}$$





Lekanyetša ka morago o humane.



Akanya

Dira



Akanya

Dira



Dira palo, o šomiša tsela ya gago.

$53 + 39$

$92 - 48$



Hlakantšha 39 le 29.

43 ntšha 19 ke?

Ntšha 45 ka go 74.

Na 82 ge o ntšha 69 ke bokae?





Go hlakantšha le go ntšha gape

Lebelela mmadiphetana ka go la nngele le la mmagoja. Na o bona eng?

2 0

8

=


6 0

5


3 0

7


Hlakantšha dinomoro
tšeо tše pedi.



Karabo
e ba?




Ngwala palo ya go hlakantšha le go ntšha. E humane.



Palo ya go hlakantšha

Palo ya go ntšha




Palo ya go hlakantšha


Palo ya go ntšha



Akanya ka morago o dire.




+




Akanya

Dira



-



Akanya

Dira



Dira palo, o šomiša mokgwa wa gago.

$58 + 35$

$34 - 26$



Na 74 le 19 ke bokae?

Ntšha 34 ka go 72.

46 le 27 ge di hlakana di dira.

Phetano magareng ga 81 le 36 ke.



103




Dipatrone tša dinomoro gape, tša dibopego




Kotara ya 4

Hlaloša patronē.




Latela patronē ka morago o e khalare.






Latela patrone ka morago o e khalare.



Itlhamele patrone ya gago, o šomiša dibopego.



Teacher:
Sign:
Date:





Letšatsikgwedi:





Kotara ya 4



Lebelela methalopalo. Bolela ka yona.




Dira palo ya go hlakantšha le go ntšha, o šomiša mothalopalo.






Akanya, ka morago o dire palo ya dipheta.



Akanya: _____

Dira: _____



Akanya: _____

Dira: _____



Dira palo, o šomiša mokgwa wa gago.

$74 + 18$

$72 - 43$



Na 82 le 9 ke bokae?

Ntšha 44 ka go 52.


79 le 13 ge di hlakana di dira.

Phetano magareng ga 98 le 59 ke.



Teacher: _____
Date: _____

105




Go hlakantšha le go ntšha le go feta

Dira gore mahlakore a lekane.

Kotara ya 4


$10 + 4 + 5$

$9 + \boxed{} + \boxed{}$



$90 - 50$

$\boxed{} - 20$



Feleletša tše di latelago:

Oketša ka I

6	7
5	
3	
9	
2	
7	
4	
8	

Fokotša ka I

4	3
8	
10	
9	
2	
7	
6	
3	

Oketša ka 10



40	50
10	
60	
70	
20	
80	
30	
100	



Fokotša ka 10

40	30
150	
20	
110	
200	
60	
180	
70	



Feleletša tše di latelago.

 $\boxed{25}$ $\boxed{}$ $\boxed{199}$ $\boxed{}$ $\boxed{37}$ $\boxed{}$ $\boxed{89}$ $\boxed{}$ $\boxed{175}$ $\boxed{-100}$ $\boxed{163}$ $\boxed{}$ $\boxed{}$ 



Hlama dipalo tše 5, o šomiša dinomoro le dišupo tše.
O ka šomiša mohuta o tee wa dinomoro gabedi.

9 0

-

2 0

+

5

1 0 0

4

3

3 0



Lebelela nomoro. Hlama dipalo tše go hlakantšha goba tše go ntšha, tše bontši bjo bo ka kgonagalago, tše di nago le karabo ye e ngwadilwego mo letlapeng. Mohlala: $3 + 4 = 7$.



Na go
hlakantšha ke eng?

2 6 5 7
4 7 3 8
4 q

Na go ntšha
ke eng?

4 7 9 10
5 6 2 8
3



Hwetša tše di latelago, o šomiša mokgwa wa gago. Laetša gore o fihleletše karabo ya gago bjang.

48 + 36

85 - 59



Rarolla palontšu. Dira sethalwa go laetša karabo ya gago.

Ke bolokile R42, gomme tate o mphile R29.
Na ke na le bokae bjale?

Ke na le R78. Ke rekile dingwalelo ka R34.
Na bjale ke na le bokae?

Teacher:
Sign:
Date:




Dilo tša menotharo

Letšatsikgwedī:


Kotara ya 4

Mapokisi, dibolo le disilintere,
di kae?



Bolela gore na ke lepokisi, bolo goba silintere.















Hwetša diswantšho tša tše di latelago gomme o di mamaretše mo.





Bolo

Lepokisi

Silintere



Bolela gore na tše di latelago di tla kgokologa goba tša relela.





Ka ntlong ya gago goba lefelong la kgauswi le ngwako wa gago, ke eng seo se swanago le:

- Silintere _____
- Bolo _____
- Mapokisi _____




Teacher: _____
Date: _____




Difiwa tše dingwe

Kotara ya 4




Hlopha dibopego. Itirele seswantšho. Ngwala palomoka ka lepokisaneng.
Thala seswantšho sa dibopego tše di hlophilwego.






Thala seswantšho sa dibopego tše di hlophilwego.

TAETŠI:



Khalara dipoloko go feleletša kerafo ya pilara.



Na go na le didiko
tše kae?



Na go na le dikwere
tše kae?



Na go na le dikhutlennethwi
tše kae?



Na go na le dikhutlotharo
tše kae?





Letšatsikgwedī:


Go bala tšhelete

Kotara ya 4

Khalara dikhoinē tše di tlago go dira 95c.



Khalara tšhelete ye e tlago go dira R99.




Khalara dikhoinē tše di tlago go go fa 75c, 85 le 90c. Na se ke yona kopanyo e le noši?

	Ee	Aowa
75c		
85c		
90c		



Khalara dikhoinē le tšhelete ya pampiri tše di tlago go go fa R87, R75 le R94. Na ke yona kopanyo e le noši?



	Ee	Aowa
R87		
R75		
R94		



Lefokopalo:
RI2,50 + RI2,50 =




Bjale, ge Tumišo a ka reka dihambeka tše tharo?



Lefokopalo:



Bjale, ge Tumišo a ka reka dihambeka tše nne?



Lefokopalo:



Tumišo a ka reka dihambeka tše kae ka R87.50?

Thala seswantšho sa go swana le tše di lego kua godimo, go go thuša go rarolla bothata. Šomiša papetla ya moswananoši ya pampiri.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

109



Letšatsikgwedi:

Rarolla dipalo tša tšelete

Kotara ya 4

Ke tla hwetša bokae ge nka rekiša ditšhokolete tše 10? Lebelela diswantšho gomme o tšwele pele ka patronē.




Boati o rekiša dihotedoko ka R4 e tee. Feleletša lenaneo go mo thuša gore a hwetše tšelete ya otara ye kgolo.

Palo ya dihotedoko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dikhoine										
Theko ka diranta	R4									



Bjale, ge Boati a ka rekiša hotedoko ka R5 e tee?

Palo ya dihotedoko	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dikhoine										
Theko ka diranta	R5									



Oketšo o hlokomela ngwana. O lefiša R5 ka iri. Feleletša lenaneo le.

Palo ya diiri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Theko ka diranta										



Oketšo o tšeа sephetho sa go pedifatša tefišo ya gagwe ka
iri. E bontshe bjale mo lenaneong.

Palo ya diiri	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Theko ka diranta	10	20								



Thala seswantšho go laetša tefišo ya Oketšo ya mešomo ye 8 ya go hlokomela bana.



O nyaka go reka dimafine tše 10. Mafine wo mongwe le wo mongwe o bitša R10.
O tla lefa bokae ge o reka dimafine tše 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 goba tše 10?
E laetše mo lenaneong mo papetleng ye nngwe ya pampiri.

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

110




Letšatsikgwedi:




Go hlopha le go abaganya

Na ke dipoloko tše kae ka gare ga sediko se sengwe le se sengwe?
Di abaganye magare ga bana.





Kotara ya 4




Na go na le dipoloko tše kae ka gare ga sediko se sengwe le se sengwe?
Ngwala palomoka ka gare ga sediko se setalalerata.


Abaganya dipoloko magareng ga didiko.



Thala tše di latelago. Ngwala palo ye nngwe le ye nngwe.

Dihlopha tše 3 tša 2.

Dihlopha tše 4 tša 10.



Palo ya go hlakantšha:



Palo ya go atiša:



Palo ya go hlakantšha:



Palo ya go atiša:

Abaganya dibaledi tše 12 magare ga 4.

Abaganya dibaledi tše 36 magare ga 3.



Palo ya go ntšha:



Palo ya go arola:



Palo ya go ntšha:



Palo ya go arola:



Hlakantšha:

Dihlopha tše 2 tša di -7 _____

Dihlopha tše 3 tša di -8 _____

Dihlopha tše 4 tša di -5 _____

Dihlopha tše 4 tša di -15 _____

Arola 18 ka 2 _____

Arola 24 ka 3 _____


Arola 35 ka 5 _____

Arola 50 ka 10 _____



Dikabelo tše di pedifaditšwego

Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Letšatšikgwedi:


Kotara ya 4

Mothamo go ya pele

Lebelela diswantšho. Na bana ba dira eng?



Na mahwana a tla tlatša jeke go fihla kae? Khalara.



Na go tla direga eng ge o ka tšhela dikomiki tše 6 ka jekeng ya go ela?



Na o ka nyaka dikomiki tše kae tša meetse gore o tlatše:

Dijeke tše 2 _____

Dijeke tše 3 _____

Dijeke tše 4 _____

Dijeke tše 5 _____



Na o sa nyaka dikomiki tše kae go tlatša jeke goba dijeka tše go ela?

2



Hwetša diswantšho tše ditshelo tše di lekanago litara e l, dilitara tše 2 le dilitara tše 5. Di mamaretše mo goba ka pukung ya go ngwalela. Di mamaretše ka tatelano ya ditshelo tše di rwalago bontši go feta go ya go tše di rwalago bonnyane go feta.



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____



Patrone ya dinomoro

Bea dikarata ka go latelana. La mathomo go tloga go tše kgolo go ya go tše nnyane, ka morago, tše nnyane go ya go tše kgolo.

5

3

8

1

9

7

6

2

4

61

66

64

69

62

68

67

63

65

I36

I32

I40

I38

I31

I35

I33


I37

I34

I39





Ngwala ka dinomoro tše di hlaelago.





Feleletša tše di latelago, o balela morago.



Feleletša tše di latelago:

100, 102, 104, ___, ___, ___, ___, ___, ___

160, 155, 150, ___, ___, ___, ___, ___, ___

115, 118, 121, ___, ___, ___, ___, ___, ___

200, 190, 180, ___, ___, ___, ___, ___, ___



Feleletša mothalopalo.



Na re bala dinomoro tše kae?

4	20
8	
16	12

2	14
8	
10	12
4	6

5	15
25	
30	20
10	

3	21
15	
18	6
9	12



Teacher:
Sign:
Date:



Go atiša go ya pele 3

Kotara ya 4

Diphooftolo ka moka di na le maoto a 4.




Magotlwana a 3 a difofu

Diphooftolo ka moka di na le ditsebe tše 2.



Dibere tše dinnyane tše 3

Dikolobjana tše
dinnnyane tše 3Na palomoka ya maoto mo
seswantshong se, ke eng?Na palomoka ya ditsebe mo
seswantshong se, ke eng?

Lebelela seswantsho, o feleletše tše di latelago:

Palo ya
magotloMaoto a
phoofolo e teePalo ya
magotloDitsebe tše
phoofolo e tee

Feleletša tše di latelago:


3	6	9							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

30	27	24							
----	----	----	--	--	--	--	--	--	--



Feleletša tše di latelago:

5 × = <input type="text"/> diapole	4 × = <input type="text"/> dipanana
6 × = <input type="text"/> dipanana	7 × = <input type="text"/> diapole



Feleletša tše di latelago:

$$13 \times 3 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \quad 3 \\ \hline \end{array} \times 3$$

$$= \begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \quad 3 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$= \begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \times 3 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{r} 3 \\ \times 3 \\ \hline \end{array}$$

$$= 30 + 9$$



$$15 \times 3 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 0 \\ \quad 5 \\ \hline \end{array} \times 3$$

$$= \boxed{} + \boxed{} \times \boxed{}$$

$$= \boxed{} \times \boxed{} + \boxed{} \times \boxed{}$$

$$= \boxed{} + \boxed{}$$

$$= \boxed{}$$



Bagwera ba babedi ba wešitše mapokisana a bona a diphensele. Ba be ba na le dingwalelo tše go swana swani. Hle, ba thuše go di bušetša ka gare.



Feleletša tše di latelago



Abaganya ka go lekana tšhokolete ye, gareng a bana ba 2.

Mongwe le mongwe o hwetša

Abaganya ka go lekana malekere a 15 magareng ga bana ba 3.





Thala seswantšho go laetša dikarabo tše gago.

Abaganya diphensele tše 9 magareng ga bana ba 3.

Mongwe le mongwe o hwetša

Abaganya dikrayone tše 16 magareng ga bana ba 3.





Go atiša mo go hlakantšwego

Lebelela tše di latelago. O lemoga eng?

$$5 + 5 + 5 = 15$$



Dihlopha tše 3 tša
di-5 = 15



Dihlopha tše 3
tša di 5 ke 15

$$3 \times 5 = 15$$

$$3 \times 5 = 15$$

$$5 \times 3 = 15$$



Feleletša lenaneo la ka tlase. Mohlala o tla go hlahlala.

Tshela go bala	Dihlopha tša go lekana	Go hlakantšha mo go boeletšwago	Dihlopha	Dintlhla
3, 6, 9, 12	 	$3 + 3 + 3 + 3$	Methaladi ye 3 ya di-4 	$3 \times 4 = 12$ $4 \times 3 = 12$
		$4 + 4 + 4$		
				$6 \times 5 = 30$ $5 \times 6 = 30$
2, 4, 6, 8, 10, 12				



O ka feleletša tše di latelago ka lebelo le lekaakang?

$1 \times 2 =$	
$2 \times 2 =$	
$3 \times 2 =$	
$4 \times 2 =$	
$5 \times 2 =$	
$6 \times 2 =$	
$7 \times 2 =$	
$8 \times 2 =$	
$9 \times 2 =$	
$10 \times 2 =$	

$1 \times 5 =$	
$2 \times 5 =$	
$3 \times 5 =$	
$4 \times 5 =$	
$5 \times 5 =$	
$6 \times 5 =$	
$7 \times 5 =$	
$8 \times 5 =$	
$9 \times 5 =$	
$10 \times 5 =$	



Araba dipotšišo tše di latelago.
_____ ke eng?

dihlano tše nne	
6 gabedi	
6 ga 5	
2 atiša ka 4	
8 atiša ka 2	



Ngwala nomoro sebakeng
sa sethibakgala.

Dihlopha tše 3 tša di-2 ke 6, goba 3 ga 2 ke 6 goba $3 \times 2 =$ <input type="text"/>	
Dihlopha tše 4 tša di-3 ke 12, goba 4 ga 3 ke $4 \times 3 =$ <input type="text"/>	
Dihlopha tše 6 tša di-3 ke 18, goba 6 ga 3 ke 18 goba $6 \times$ <input type="text"/> = 18	

Palo: Go na le dibaledi tše tharo mo mothalong. Go na le methalo ye 4. Dibaledi ka moka ke tše kae? Thala seswantšho go laetša karabo ya gago.



Teacher:
Sign:
Date:

115



Go atiša go feta mo

Letšatsikgwedi:

Lebelela seswantsho, ka morago o oketše dimabole. Lebelela mehlala.

Kotara ya 4



Go atiša ke
go dira eng?

25 – 10 – 2013	
$4 \times 2 =$	8
$3 \times 4 =$	12
$4 \times 5 =$	20
$2 \times 6 =$	12
Na 2 ga 7 ke bokae?	

$$\begin{aligned}1 \times 5 &= 5 \\2 \times 5 &= 10 \\3 \times 5 &= 15 \\4 \times 5 &= 20 \\5 \times 5 &= 25 \\6 \times 5 &= 30 \\7 \times 5 &= 35 \\8 \times 5 &= 40 \\9 \times 5 &= 45 \\10 \times 5 &= 50\end{aligned}$$

Feleletša:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\times 2$	2	4	6							

Šomiša mokgwa wa gago go dira dipalo tše.

12 × 2

16 × 2

Feleletša:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\times 3$	3	6	9							

Šomiša mokgwa wa gago go dira dipalo tše.

13 × 3

15 × 3



Feleletša:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\times 4$	4	8	12							

Šomiša mokgwa wa gago go dira dipalo tše.

11 $\times 4$

14 $\times 4$

Feleletša:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\times 5$	5	10	15							

Šomiša mokgwa wa gago go dira dipalo tše.

12 $\times 5$

16 $\times 5$



Go na le dinamune tše 12 ka mokotlaneng. Na go na le dinamune tše kae ka go:

Mekotlana ye 4?

Mekotlana ye 5?


Mekotlana ye 3?

Mekotlana ye 2?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

liba



Matšatši a beke

Ngwala maletere a matšatši a beke gabotse.

POLOGOMOŠU

OBEDILAB

ORAROLAB

ONELAB

HLANOLABO

IBELOMOK

ORENALAM



Ngwala matšatši ao a tlogetšwego.

Mošupologo

Laboraro

Lamorena

Labobedi



Ngwala matšatši a beke

Lamorena



Ke matšatši a makae go thoma go:

Mošupologo go fihla go Labone? _____

Labobedi go fihla go Labohlano? _____

Labone go fihla go Mokibelo? _____




Na matšatši ke a kae magareng ga:

Mošupologo le Labohlano? _____

Labobedi le Mokibelo? _____

Laboraro le Labohlano? _____



Dikgwedi tša ngwaga

Ngwala maletere a dikgwedi tša ngwaga gabotse.

KGONGREPHE

KWANEBODI

PUPHU

DILANEPHA

TSELEBADI

THOLENMA

TOPHA

WEDILE

KOLAHLA

MOTLOPI

NANGRAMO

MANYEGASEMO



Na ye nngwe le ye nngwe e na le matšatši a makaē?

Pherekong 31	Dibokwane	Hlakola	Moranang
Mopitlo	Mosegamanye	Phupu	Phato
Lewedi	Diphalane	Dibatsela	Manthole



Araba tša di latelago:

Gopola, gore ke leina la kgwedi, ka fao le swanetše go thoma ka tlhakakgolo.



Na pele ga Hlakola ke kgwedi efe? _____

Na morago ga Mosegamanye go tla kgwedi efe? _____



Magareng ga Phupu le Lewedi go na le dikgwedi dife?

Letšatši la matswalo a gago ke? _____



116b



Kotara ya 4

Matšatši, dibeke le dikgwedi

Letšatsikgwedi:

Manthole 2015

Lamorena	Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Lebelela khalentara gomme o arabe dipotšišo tše di latelago:

Na letšatši la 1 la Manthole ke la bokae? _____

Na letšatši la 15 la Manthole ke la bokae? _____

Na letšatši la 24 la Manthole ke la bokae? _____

Na letšatši la 12 la Manthole ke la bokae? _____



Araba dipotšišo tše:

Na Manthole e na le matšatši a makae? _____

Na Manthole e na le dibeke tše kae? _____


Na beke e na le matšatši a makae? _____

Na dikolo di tswalelwa neng ka Manthole? _____

Na go direga eng ka la 25 Manthole? _____

Na go direga eng ka la 31 Manthole? _____

Na letšatši le le tlago ka morago ga la 31 Manthole ke lefe? _____



Khalara dinomoro ka moka tša go se lekanele mo khalentareng ka boserolane.

Na o lemoga eng? _____

Khalara dinomoro ka moka tše di lekanetšego mo khalentareng ka bohubedu.

Na o lemoga eng? _____



Feleletša khalentara ye. Ngwala ngwaga le matšatsikgwedi.

Moranang _____

Lamorena	Mošupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labohlano	Mokibelo



Na ke dikae, ka la bokae?

Letšatšikgwedi	Letšatši



Na ke matšatši a makae
go tloga:

	go fihla:		



Teacher: Sign:
Date:

117



Dipatrone tša dinomoro gape

Letšatsikgwedi:

Hhaloša patrone letlapeng le lengwe le le lengwe.

Kotara ya 4

I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10
II1	II2	II3	II4	II5	II6	II7	II8	II9	I20
I21	I22	I23	I24	I25	I26	I27	I28	I29	I30
I31	I32	I33	I34	I35	I36	I37	I38	I39	I40
I41	I42	I43	I44	I45	I46	I47	I48	I49	I50

I51	I52	I53	I54	I55	I56	I57	I58	I59	I60
I61	I62	I63	I64	I65	I66	I67	I68	I69	I70
I71	I72	I73	I74	I75	I76	I77	I78	I79	I80
I81	I82	I83	I84	I85	I86	I87	I88	I89	I90
I91	I92	I93	I94	I95	I96	I97	I98	I99	200



Feleletša patrone.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08	I09	I10
III	II2	II3	II4	II5	II6	II7	II8	II9	I20
I21	I22	I23	I24	I25	I26	I27	I28	I29	I30
I31	I32	I33	I34	I35	I36	I37	I38	I39	I40
I41	I42	I43	I44	I45	I46	I47	I48	I49	I50
I51	I52	I53	I54	I55	I56	I57	I58	I59	I60
I61	I62	I63	I64	I65	I66	I67	I68	I69	I70
I71	I72	I73	I74	I75	I76	I77	I78	I79	I80
I81	I82	I83	I84	I85	I86	I87	I88	I89	I90
I91	I92	I93	I94	I95	I96	I97	I98	I99	200



Na nomoro ke ya go se **lekanele** goba ya go **lekanelo**?

4 se lekanele lekanelo	19 se lekanele lekanelo	21 se lekanele lekanelo
26 se lekanele lekanelo	20 se lekanele lekanelo	18 se lekanele lekanelo



Hwetša nomoro ye e hlaelago go feleletša patronye e ipušeletšago.

33, 39, 33, , 33, 39, 33, 39

96, 74, 96, 74, 96, 74, 96,

38, 45, 38, 45, , 45

49, 5, 46, 20, 49, 5, , 20, 49, 5, 46, 20, 49, 5, 46

, 78, 21, II, 78, 21, II, 78, 21, II

Thalathala dinomoro ka mmala go go thuša go humana karabo.



Ngwala nomoro ye e hlaelago go feleletša patronye e ipušeletšago.

55, 21, I9, 63, 55, 21, I9, 63, 55, 21, I9, 63, 55, 21, I9,

I8, 28, 36, I8, 28, 36, I8, 28, 36, I8, 28, 36, I8,

II, 76, II, 76, II, 76, II, 76,

60, 9I, 94, 60, 9I, 94, 60, 9I, 94, 60,

28, 47, 78, 28, 47, 78, 28, 47, 78, 28, 47, 78, 28,





Go abagana ka go lekana mo go fetšago go eba dipalophatlo

Letšatsikgwedi:


Kotara ya 4



Abaganya papetla ya tšhokolete, o bolele gore ngwana yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša dipoloko tše kae.



Bjale, abaganya dipapetla tše tša tšhokolete gare ga bana ba 3.



Laetša karabo ya gago ka go dira seswantšho mo tlase.



O na le dikhekhe tše 3.
Di abaganye ka go lekana magare ga bagwera ba 4.




Ngwana yo mongwe le yo mongwe o hwetša _____ ya tšhokolete.

Laetša karabo ya gago ka go dira seswantšho mo tlase.


Mogwera yo mongwe le yo mongwe o hwetša _____ ya dikhekhe.



Khalara kotara e tee ya tšhokolete ka moka mo go dipapetla tše, tše nne.




Kotara e tee ya tšhokolete ke dipoloko tše kae: _____



Teehlanolong ke dipoloko tše kae tša tšhokolete? _____

Laetša seripagare sa tše di latelago.



Laetša teetharong ya malekere.



Laetša teetsheleng ya malekere.



Abaganya dipapetla tše || tša tšhokolete magare ga bagwera ba 4, gore bohle ba hwetše tšhokolete ya go lekana gomme, go se šale selo.



Teacher:
Sign:
Date:

19



Letšatsikgwedi:

Botelele

Na ke lehlakore lefe la khutlonne leo e lego le lekopana?




Lehlakore le letelile le na le dikrayone tše _____.

Lehlakore le lekopana le na le dikrayone tše. _____.



Araba potšišo yeo e latelago.




Lehlakore le letelile le na le dikrayone tše _____.

Lehlakore le lekopana le na le dikrayone tše. _____.



Lehlakore le letelile le na le dikrayone tše _____.

Lehlakore le lekopana le na le dikrayone tše. _____.



Lehlakore le letelile le na le dikrayone tše _____.

Lehlakore le lekopana le na le dikrayone tše. _____.






Lehlakore le letelile le na le dikrayone tše _____.

Lehlakore le lekopana le na le dikrayone tše. _____.



Ge diboko di ka namelana, na go tla tšeа diboko tše kae go fihlelela dirurubele?



Teacher:
Sign:
Date:









Letšatšikgwedi:

Boima le bofeso go feta ya pele

Na boima go feta le bofeso go feta di ra goreng?



Khalara seswantšho goba diswantšho tše di laetšago dilo tše boima go feta tše di lego polokong ye talamorogo.



Lebelela seswantšho. Hwetša diswantšho tše 2 tša dilo tše boima go feta.
Di mamaretše mo.



Lebelela seswantšho. Hwetša diswantšho tše 2 tša dilo tše bofeso go feta.
Di mamaretše mo.









Laetša ge eba dikala tša go lekanyetša di a lekana.




Dira gore dikala tša go lekanyetša di lekane. Thala seswantšho ka sekaleng seo se se nago selo.




Dira dithalwa tša go dira gore dikala tša go lekanyetša di laetše nnete.



Oketša dipoloko gore dikala di lekanele $\textcolor{red}{\blacksquare} = \textcolor{yellow}{\blacksquare} \textcolor{yellow}{\blacksquare}$



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____




Gape, go abagana go fetša go eba dipalophatlo

Letšatsikgwedi:

Kotara ya 4

Abaganya diapole tše magare ga bagwera ba bararo.



Yo mongwe le yo mongwe o hweditše
diapole tše kae? Nne.





Yo mongwe le yo mongwe o hweditše
palophatlo efe ya diapole? Teetharong.



Lebelela mohlala mo godimo gomme o feleletše tše di latelago.

- Abaganya dienywa magare ga dipalo tše di fapanego tša bagwera.
- Bolela gore mogwera yo mongwe le yo mongwe o hwetša palophatlo efe.



Koko o fa Oketšo dinamune tše 12. Oketšo o dira tšuse ka
teetharong ya dinamune. O šomišitše dinamune tše kae?






Diapole tše tharo



di segwa gore di be diripagare.




Ke bana ba bakae bao yo mongwe le yo mongwe a hwetšago seripagare? _____



Dinamune tše nne



di segwa gore di be diteetharong.



Ke bana ba bakae bao yo mongwe le yo mongwe a hwetšago teetharong? _____



Magapu a mabedi a segwa gore a be diteetsheleng.



Ke bana ba bakae bao yo mongwe le yo mongwe a hwetšago teetsheleng? _____



Mohlahlhi wa kgwele ya diatla o fa moraloki yo mongwe le yo mongwe seripagare sa namune.



Go na le baraloki ba 14. Na o swanetše go ba le dinamune tše kae?






Letšatsikgwedi:

Dipalophatlo

Moseto wo mongwe le wo mongwe o ra eng ya palotlalo? Mantšu a ka go la mmagoja a ka go thusa.



teetharong

teehlanong


seripagare

teetsheleng


kotara e tee



Feleletša tše di latelago.




Diripagare tše 2 di swana le _____ yohle.



Dikotara tše 4 di swana le _____ yohle.







Diteetharong tše 3 di swana le _____ yohle.




Ditlhanoohlantong tše 5 di swana le _____ yohle.




Khalara tše di latelago. O lemoga eng?






Bolela gore ke palophatlo efe ya sebopego yeo e ntshofaditšwego.
Ngwala ka mantšu.



seripagare



teetharong



teetsheleng



Thala dibopego go laetša tše di latelago. Šomiša dikwere, dikhutlonnethwi le didiko.

seripagare


kotara e tee

teeħlanong

Botšiša mmago goba mohlokemedi gore o tla reka eng.

- Seripagare sa:
- Teetharong ya:
- Kotara e tee ya:
- Teetsheleng ya:





Letšatsikgwedî:

Dipalophatlo gape


Kotara ya 4

O kganyoga go hwetša selae sa khekhe efe? Lebaka?




Mogwera wa gago o go kgopela go arola diphitsa ka dilae tša go lekana. Dira seswantšho go laetša ye nngwe le ye nngwe ya tše di latelago:


Diripagare



Diteetharong



Dikotara



Swaya karabo ya maleba.

Wena le mogwera wa gago le jele diripagare tše pedi tša phitsa. Le jele bokaakang?

- Teetherong ya phitsa, goba
- Phitsa e tee ye e feletšego?

Reabetšwe, Rati le Tumišo ba jele diteetharong tše tharo tša phitsa. Na ba jele phitsa ye kaakang?

- Teetherong ya phitsa goba
- Phitsa e tee ye e feletšego?

Boati, Thati, Phuki le Oketšo ba jele phitsa e tee ye e feletšego. Na ba jele ye kaakang?

- Kotara e tee goba
- Dikotara tše nne

Araba dipotšišo tše di latelago:

- Ge ke arola phitsa ka diteehlanong, re swanetše go ja diteehlanong tše kae gore re je phitsa ka moka? _____
- Ge re arola khekhe ka diteetsheleng, re swanetše go ja diteetsheleng tše kae, gore re fetše khekhe? _____



Sehlopha se sengwe le se
sengwe se hwetša phakete
ye nnyane ya malekere a
mannyane a jeli.



Sehlopha	1	2	3
Bana ka sehlopha	2	3	4
Mogwera yo mongwe le yo mongwe o tla hwetša malekere a makae a jeli, ge male- kere ao a jeli a abaganywa ka go lekana?			
Swaya sehlopha seo o nyakago go ba go sona. Lebaka?			
Na dilo tše di latelago di tla ba le malekere a makae? Na o lemoga eng?	Diripagare tše pedi	Diteetharong tše tharo	Dikotara tše nne



Khalara palophatlo ye e swanago le karolo ye e feletšego.



Na o tla nyaka eng? Nnenneng ya tšhokolete goba tšhokolete ye e feletšego? Lebaka?



Teacher: _____
Sign: _____
Date: _____

124




Letšatsikgwedi:


Go swana le dibopego

Lebelela diswantšho tša dibopego. Na lehlakore le la sebopego le swana le le lengwe? Na a lekanetše?

Kotara ya 4




Thala mothalo gore lehlakore le la sebopego le swane le lehlakore le lengwe.





Thala lehlakore le lengwe la sebopego go se feleletša.




Teacher:
Sign:
Date:





Dipeakanyo le dipalophatlo

Kotara ya 4

Efa barutwana diswantsho tše di latelago. Ba botšise gore ba ka tsea nako ye kae go bala dilo.




Se ke mothaladi.




O šomišitše bjang dikholomo le methaladi go go thuša?


Go na le dibopego tše kae? Seripagare sa dibopego ke eng?




Go na le dibopego tše kae? Teetharong ya dibopego ke eng?



Go na le dibopego tše kae? Kotara e tee ya dibopego ke eng?





Go na le dibopego tše kae? Teehlanolong ya dibopego ke eng?





Feleletša lenaneo la mo tlase.

Lefokopalo la go atiša	Lefokopalo la go arola	Ke eng	Ke eng
 $2 \times 3 = 6$ goba $3 \times 2 = 6$	$b \div 2 = 3$ goba $b \div 3 = 2$	seripagare sa dilo? 3	teetharong ya dilo? 2 
		teetharong ya dilo?	kotara e tee ya dilo?
		kotara e tee ya dilo?	teetharong ya dilo?




Šomiša dipeakanyo go laetša


Kotara e tee ya malekere a 12.	Teetharong ya malekere a 12.	Seripagare se tee sa malekere a 12.
--------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

Mma o pakile dikuku tše 24, a direla ye nngwe le ye nngwe ya diintasteri tša ka gae tše di latelago. Tše ke tše ba di otarilego: Šomiša diswantšho tša dikuku gore di go hlahle.


seripagare se tee sa stroberi gomme
tše dingwe ka moka ke vanila



kotara e tee ya tšhokolete gomme
tše dingwe ka moka ke vanila



teetharong ya kharamele gomme
tše dingwe ka moka ke vanilla






Palophatlo ya sehlopha sa dilo

Kotara ya 4

Lebelela ditlhalošo gomme o di bapetše le diswantšho go laetsa gore ke palophatlo efe ya dilo tše di khalarilwego. Bolela ka ga:

Seripagare se tee sa mokgobo wa dilo




Teetharong ya mokgobo wa dilo

Kotara e tee ya mokgobo wa dilo

Teehlanolong e tee ya mokgobo wa dilo



Itirele lefoko ka ga diswantšho tše tša mo tlase. O swanetše go oketša ka lefoko la gago ka mantšu a palophatlo.





Rarolla dipalo tša mantšu. Mma o be a rekiša ...

O be a na le dikhipha tše 15. O rekišitše tše 5.
Na o rekišitše palophatlo efe?

Thalela karabo.

Dinomoro tše bohlokwa ke dife? _____

Thala seswantšho go laetša karabo ya gago.

O be a na le dijeresi tše 18. O rekišitše tše 9.
Na o rekišitše palophatlo efe?

Thalela karabo.

Dinomoro tše bohlokwa ke dife? _____

Thala seswantšho go laetša karabo ya gago.

O be a na le dikhetha tše 12. O rekišitše tše 3.
Na o rekišitše palophatlo efe?

Thalela karabo.

Dinomoro tše bohlokwa ke dife? _____

Thala seswantšho go laetša karabo ya gago.

O be a na le dibaki tše 20. O rekišitše tše 4.
Na o rekišitše palophatlo efe?

Thalela karabo.

Dinomoro tše bohlokwa ke dife? _____

Thala seswantšho go laetša karabo ya gago.



Ke palophatlo efe ya dikuku tše di nago le aeing ya panana?

Aeing ya stroberi? Aeing ya motu (pabolokamo)?



Teacher:
Sign:
Date:

127




Letšatsikgwedi:





Go swana mo dipatroneng

Lebelela diswantšho tša peteseporete. Na o lemoga eng?

Kotara ya 4









Thala methalo gore lehlakore le la peteseporete le swane le lehlakore le lengwe.







Thala lehlakore le lengwe la peteseporete ye
nngwe le ye nngwe. Khalara mahlakore ao.





Teacher:
Sign:
Date:

Glo lekana/swana go feta mo

Lebelela diswantšo tša difahlego.
Na lehlakore le tee la sefahlego le swana le le lengwe?




Thala mothalo, gore lehlakore le la sefahlego le swana le le lengwe.





Thala lehlakore le lengwe la sefahlego.
Dinomoro tša dipatrone di tla go thusa.



Lebelela diswantšo tša dibopego. Na lehlakore le la khunkhwane le swana le lengwe?



Thala mothalo, gore lehlakore le la khunkhwane le swana le lengwe.



Thala lehlakore le lengwe la khunkhwane.

